



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Ke Tshwanetse go Dira Eng go Bolokwa? — Thuto ya Baebele ya KJV e nang le Dinomoro tsa Strong

KE TSHWANETSE GO DIRA ENG GORE KE BOLOKWE? · KARABO YA BAAPOSETOLOI BA BOSONA (DITIRO 2:38)

Thoko ya Baebele e Motheo — Efangele ya Jesu Keresete

KA MAFOKO A BONOLO

Modimo o go bopile, le Modimo o go rata. Motho mongwe le mongwe o dirile phoso, mme phoso e re kgaoganya le Modimo. Modimo o romile Morwaa One, Jesu Keresete. Jesu ga a ke a dira phoso, mme o ne a swa go duela diphoso tsa rona. Morago ga moo Modimo o mo tsositse mo baswing, mme jaanong o a tshela. Se o tshwanetseng go se dira ke se: Dumela dikgang tse tse molemo ka pelo yotlhe. Fularela mekgwa ya gago e e phoso — Baebele e bitsa se boikwatlhao. Kolobediwa — fologela ka fa tlase ga metsi mo leineng la Jesu Keresete — mme Modimo o tla itshwarela maleo a gago. Modimo o tla go naya Mowa wa One o Boitshepo gore o nne mo teng ga gago. Go tswa foo, tswelela pele o sala Jesu morago letsatsi le letsatsi, mmogo le ba bangwe ba ba dumelang, go fitlhelela bofelo jwa botshelo jwa gago. O tla go boloka, mme o tla go naya botshelo jo bo se nang bokhutlo.

LEFOKO LA MATSENO

Tsala, potso e e botlhokwa go feta tsotlhe e mongwe le mongwe a ka e botsang, e ne ya botswa ka letsatsi le Kereke e neng ya tsholwa ka lone. Batho ba ba neng ba utlwa boammaaruri ba ne ba utlwisiwa botlhoko mo pelong, mme ba goa ba re, re dire eng? Ga baa ka ba bolelelwa fela gore ba ikutlwe ka tsela e nngwe, kgotsa go bua thapelo mme go tswelela go tshela jaaka pele. Ba ne ba newa karabo e e nang le kgoro mo go yona, mme kgoro eo e ne e na le kgato e e tshwanetseng go tsalwa. Dumela — ka pelo yotlhe — gore Jesu Keresete o ne a swela dibe tsa gago mme a tsoga mo baswing, ka gonne tumelo e tla ka go utlwa lefoko la Modimo. Ikwatlhaya — fularela sebe sa gago ka pelo yotlhe. Kolobediwa mo leineng la Jesu Keresete gore o itshwarelwe dibe tsa gago — o fitlhwa le Ene, mme o tsosiwa go tshela botshelo jo boshwa. Amogela mpho ya Mowa O O Boitshepo — ka gonne mongwe le mongwe yo o senang Mowa wa Keresete ga se wa gagwe. Mme se eme fela mo kgorong: tswelela mo thutong ya baaposetoloi, go phatlhoreng senkgwe, le mo dithapelong; nna o kgomaretse

mo go Ene jaaka lekala le kgomaretse mo mofineng; mme itshoke go fitlha kwa bofelong — ka gone poloko e simolola mo boammaaruring, e tswelela mo boammaaruring, mme e felela mo boammaaruring. Thapelo ke tshimologo e ntle, mme o ka e rapela ka nako e le yone; mme reetsa sengwe le sengwe se baaposetoloi ba se arabileng, o bo o se dire, mme o tla bolokwa. Tsela e ke eno. E ithute ka bowena, mme o e tsamaye.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Fa batho ba tlhabiwa mo pelong ba goa ba re, re tla dira jang, baaposetoloi ba ne ba araba jang?
2. Go dumela ka pelo le go ipolela ka molomo go raya go reng, mme kolobetso mo leineng la Jesu Keresete e dira eng?
3. A poloko ke tshimologo fela, kgotsa motho o tshwanetse le go tswelela, a ntse a golaganne le Keresete, mme a itshoke go fitlha kwa bokhutlong?

I. POTSO — BANNA LE BANA BA BOMME, RE TSHWANETSE GO DIRA JANG?

Ditiro 2:36 Mme ke gone ka moo ke buang phatlalatsa le mongwe le mongwe mo Iseraele gore Modimo o dirile ene Jesu yo, yo lo mmapotseng go nna Morena le Mesia.” (37) Mme mafoko a a ga Petere a ba ama thata; mme ba mo raya le baaposetoloi ba bangwe ba re, “Bakaulengwe re tshwanetse go dira eng?”

BA NE BA FUFULETSE MO DIPELONG TSA BONE → BANNA BA BOKGABISO, RE TLA DIRA JANG?

II. MOTHEO — KERESITE O SWETSE, MADI A GAGWE A TLHATSWA SEBE

A. Baroma 5:8 Mme Modimo o ne wa supa lorato lwa one lo logolo mo go rona ka go romela Keresete go tla go re swela fa re ne re sa ntse re le baleofi.

RE SANTSE RE BASENYI → KERESITE O RE SWETSE.

B. Tshenolo 1:5 le mo go Jesu Keresete yo ka go ikanyega a re senolelang boammaaruri jotlhe. Ke ene wa ntlha go tsoga mo baswing, le go sa tlholeng a a swa. O mogolo go feta kgosi nngwe le nngwe mo lefatsheng lotlhe. A a bakwe yo o re ratang ka metlha yotlhe le yo o re gololang mo dibeng tsa rona ka go re tshololela madi a gagwe a botshelo. **[G3068 louo ■]**

MOSUPI YO BONNETE + LEITIBOGO LA BASHWI → ENA YO O NE A RE RATA → A RE TLHATSWA MO DIBENG TSA RONA MO MADING A GAGWE.

C. Baefesia 1:7 Jalo he, bopelonomi jwa One bo a penologa mo go rona gone o ne wa tlosa dibe tsotlhe tsa rona ka madi a Morwaa One, yo re bolokwang ka ene;

YO O RE NANG LE THEKOLOLO MO GO YENA KA MADI A GAGWE = BOITSHWARELO JWA DIBE.

(Megopolo ya me e sa itlhamalelang — kgolagano le boitshwarelo jwa dibe di MO GO ENE. Ke ka moo re kolobediwang GO TSENA MO GO ENE: madi a a re tlhatswang, le boitshwarelo jo a bo rekang, di fitlhelwa mo go Yo re kolobediwang go tsena mo go Ene.)

D. Isaiah 52:14 ↗ *read this in your Bible*

SEFATLHOGO SA GAGWE SE NE SE SENYEGILE BOGOLO GA GO FETA MOTHO OFE GO FETE → LE SEBOPEGO SA GAGWE GO FETA BARWA BA BATHO.

E. Isaiah 50:6 ↗ *read this in your Bible*

KE NEILE MOKOKOTLO WA ME BA BA NTLHASELANG + DIFAPHE TSA ME GO BA BA NTLHOTLHORAKANG DIRIRI → GA KE A FITLHA SEFATLHOGO SA ME MO DITLHONG LE MATLHONG.

F. Psalm 22:14 ↗ *read this in your Bible*

MARAPO A ME OTLHE A PHATLALADITSWE → BA PHUTLHILE DIATLA TSA ME LE DINAO TSA ME → BA KGAOGANYA DIAPARO TSA ME + BA LAOLELA SEAPARO SA ME BOLA.

G. Isaiah 53:4 ↗ *read this in your Bible*

O NE A LEBILWE KA GA DITLOLO TSA RONA + A KGWATLHILWE KA GA MASWE A RONA → KA MAGO A GAGWE RE FOLA.

H. Mathaio 27:28 Hong ba mo apola, ba mo apesa kobo e khibidu (29) mme ba mo logela serwalo ka mitlwa e meelele ba se mo rwesa, ba mo naya thobane mo lebogong le legolo e e emetseng thobane ya Segosi mme ba khubama fa pele ga gagwe ka tshotlo ba goa ba re, “Dumela Kgosi ya Bajuda.” (30) Mme ba mo kgwela mathe, ba tsaya thobane ba mo itaya ka yone mo tlhogong.

SERWALO SA MITLWA MO TLHOGONG YA GAGWE → BA MO KGWELA MATHE + BA MO ITAYA MO TLHOGONG.

I. Luke 22:44 gonne o ne a le mo tlhokofatsong ya mowa mo o neng a rotha mofufutso wa madi; ka marothodi a magolo a wela fa fatshe fa a ntse a rapela thata ka tlhoafalo.

KA MAROTHODI A MAGOLO A WELA FA FATSHE FA A NTSE A RAPELA THATA KA TLHOAFALO.

J. Johane 19:34 Le fa go ntse jalo, mongwe wa masole a tlhaba lotlhakore lwa gagwe ka segai, mme madi le metsi a elela.

LERUMO LA MO TLHABA LETLHAKORENG → GAUFELE GA TSWA MADI LE METSI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — bala ka bonya, mme itse gore e ne e le ya GAGO. Sefatlhego se se dirileng dinaledi se ne se sentswe go feta go lemogega. Mokwatla o o tshegeditseng dilo tsotlhe o ne o gagolwa ke sebofelo. Diatla tse di fodisitseng molepero di ne di phunngwa ka tshipi. Marapo a gagwe a ne a bonala go bala. Mofufutso wa gagwe o ne o nna jaaka madi pele ga go betlwa le sepikara se se lekgetlho lonngwe. O ne a se kganelwe ka mengwa: O ne a naya mokwatla wa gagwe ka boithaopo; a se fitlhe sefatlhego sa gagwe. Sebofelo sengwe le sengwe se ne se le boleo jwa gago se beetsweng mo godimo ga gagwe, ntho e ngwe le e ngwe e e kgobogileng e ne e le tlolo ya gago, letshololo lengwe le lengwe la madi le ne le le sekoloto sa gago. Mme fa go sena go fela, madi le metsi a ne a tswa mo lotlhakoreng lwa gagwe — madi go go tlhapisa, le metsi go go boloka mo go ene. Jalo fa o bolelelwa go ikwatlhaya le go kolobediwa, ga o kope go dira selo se se thata. O kopiwa go amogela, o khubame, se se mo dirisitseng tsotlhe tseo.

III. DUMELA MO GO MORENA JESU KERESETE — MME O MO IPOLELE KA MOLOMO WA GAGO

A. Genesis 15:6 ↗ *read this in your Bible*

O NE A DUMELA MO GO JEHOFA → A MO BALELA SEO E LE TSHIAMO.

B. Baroma 4:3 Gonne dikwalo di re bolelela gore Aberahame o ne a dumela Modimo, mme ke sone se Modimo o neng wa phimola dibe tsa gagwe wa mo supa gore “ga a na molato”.

ABERAHAMA O NE A DUMELA MODIMO → GA BALWA MO GO ENE E LE TSHIAMO.

C. Numbers 21:8 ↗ *read this in your Bible*

MONGWE LE MONGWE YO O LOMILWENG, FA A LEBA GO YONA → O TLA TSHELA.

D. Johane 3:14 “Mme fela jaaka Moshe a ne a tsholetsa setshwantsho sa noga ya kgotlho mo mopakong, le nna ke tshwanetse go tsholediswa fela jalo mo mopakong. **[G4100 pisteuo ■]** (15) Gore le fa e le mang yo o dumelang mo go nna a tle a bone botshelo jo bo sa khutleng. (16) Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo mo o neng wa ntsha Morwa One a le esi gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a seka a nyelela mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.

JAAKA MOSHE A NE A TSHOEDITSE NOGA → MORWA MOTHO LE ENE O TSHWANETSE GO TSHOLEDIWA → MONGWE LE MONGWE YO O DUMELANG MO GO ENE A SE KA A NYELELA, MME A NNE LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG.

(Dikakanyo tsa me — baya dilo tse pedi mmogo mme o di letle di re rute. Mo nageng, batho ba ba neng ba swa ba ne ba se ka ba bolelelwa go ithuela phodiso. Ba ne ba bolelelwa go leba, ka tumelo, mo go se Modimo o se tsholeditseng kwa godimo mo thupeng — mme ba tshela. Jesu a re thupa eo e ne e le setshwantsho sa sefapaano sa gagwe. Go dumela ke go leba. Pele motho a ikwatlhaya mo go se sengwe, kgotsa a ikobela se sengwe, o tshwanetse pele go leba ka pelo yotlhe kwa go Ene yo o tsholeditsweng kwa godimo, mme a mo ikanye. Mme ela tlhoko Aborahame: o ne a dumela, mme Modimo a bala seo go ene go nna tshiamo — pele ga molao, pele ga tirelo epe. Tumelo ke moo gotlhe go simologang. Mme lebelela kafa tumelo e fetogang ka bofefo go ikobela mo ditemaneng tse di latelang — bosigo joo, oura eo.)

E. Baroma 10:8 Gonne poloko e e gautshwane mo go mongwe le mongwe wa rona; tota e gautshwane fela jaaka dipelo tsa rona le melomo. **[G3670 homologue ■]** (9) Gonne fa o bolelela ba bangwe ka molomo wa gago gore Jesu Keresete ke Morena wa gago, o bo o dumela mo pelong ya gago gore Modimo o mo tsositse mo baswing, o tlaa bolokwa. (10) Gonne ke ka go dumela mo pelong ya gagwe gore motho o siama mo Modimong; mme ka molomo wa gagwe o bolelela ba bangwe kaga tumelo ya gagwe, a tlhomamisa kaga poloko ya gagwe.

IPOLELA KA MOLOMO WA GAGO GORE JESU KE MORENA + O DUMELE MO PELONG YA GAGO GORE MODIMO O MO TSOSITSE MO BASWING → O TLA BOLOKWA.

F. Baroma 10:13 Le fa e le mang yo o bitsang leina la Morena o tlaa bolokwa.

MANG LE MANG YO O TLA BITSANG LEINA LA MORENA → O TLA BOLOKWA.

G. Baroma 10:17 Mme le fa go ntse jalo tumelo e tla ka go reetsa Mafoko a a Molemo a, Mafoko a a Molemo kaga Keresete.

TUMELO E TSWA MO GO UTLWA → MME GO UTLWA GO TSWA MO LEFOKONG LA MODIMO.

H. Ditiro 16:29 Ka go tshoga thata, motlhokomedi wa magolegwa a laola gore dipone di tle mme a tabogela kwa ntlwaneng e e kwa teng a feta a wela fa pele ga ga Paulo le Silase. **[G4100 pisteuo ■]** (30) O ne a ba ntshetsa kwa ntle mme a ba kopa a re, “Barena, ke ka dirang gore ke bolokwe?” (31) Ba mohetola ba re, dumela mo go Morena Jesu mme o tlaa bolokwa, wena le bantlo ya gago. (32) Mme ba ne ba mmolelela le botlhe ba ntlo ya gagwe mafoko a a molemo a a tswang kwa Moreneng. (33) Ka yone nako eo a ba tlhatswa dintho mme ene le ba lwapa lwa gagwe ba kolobediwa.

BORRA, KE TSHWANETSE GO DIRA JANG GORE KE BOLOKWE? → DUMELA MO MORENA JESU KERESETE → MME A KOLOBETSWA, ENA LE BA NTLO YA GAGWE YOTLHE, KA NAKO E RILE.

(Megopolo ya me ya botho — gape ke gabedi fela mo Bibeleng yotlhe fa potso e e tshwanang le eno e botswa ka lentswe le le kwa godimo: fano mo kgolegolong kwa Filipi, le kwa Pentekosete mo go Ditiro 2. Baya dikarabo tse pedi mmogo. Boidiidi kwa Pentekosete bo ne bo setse bo utlwile e bile bo dumela — ke ka moo ba neng ba lomiwa mo dipelong — mme ka jalo Petere a simolola kwa mogatong o o latelang: sokologa, mme o kolobediwe. Molebeledi wa kgolegelo o ne a sa itse sepe, ka jalo Paulo a simolola kwa mogatong wa ntlha: dumela — mme morago a bua lefoko la Morena mo go ene, mme ka nako e e tshwanang ya bosigo monna a kolobediwa. Dithomo tse pedi, tsela e le nngwe. Go dumela ga se sepapetsana le go kolobediwa, le go kolobediwa ga se sepapetsana le go dumela; tumelo ke pelo e e utlwang, mme nako e e tshwanang e a lekana.)

I. Bahebera 11:6 Ga o kake wa itumdisa Modimo kwa ntle ga tumelo, kwa ntle ga go ikaega mo go One. Le fa e le mang yo o batlang go tla kwa Modimong o tshwanetse go dumela gore go na le Modimo le gore o duela ba ba o batlang ka boammaaruri.

KWA NTLE GA TUMELO GA GO KGONEGE GO KGATLHA ENE → YO O TLANG KWA MODIMONG O TSHWANETSE GO DUMELA GORE O TENG.

IV. KARABO — IKWATLHAYA, KOLOBETSWA, AMOGELA MOYA O O BOITSHEPO

Ditiro 2:38 Mme Petere a fetola a re, “Sokologang mo dibeng, lo boele mo Modimong, lo bo lo kolobediwe boitshwarelo jwa dibe tsa lona mo leineng la ga Jesu Keresete; mme ke gone le lona lo tlaa amogelang neo e ya Mowa o o Boitshepo. **[G859 aphasis ■]** **[G907 baptizo ■]** **[G3340 metanoeo ■]** (39) Gonne Keresete o e solofeditse mongwe le mongwe wa lona yo o biditsweng ke Morena Modimo wa rona, le bana ba lona le ba ba kwa mafelong a a kgakala!”

IKOTLHAYE + O KOLOBETSWA MO LEINENG LA JESU KERESTE GO ITSHWARELWA DIBE → LO TLA AMOGELA MPHO YA MOYA O BOITSHEPO.

V. SOKOLOGA

A. Ditiro 3:19 Ke gone sokololelang ditlhaloganyo le megopolo ya lona kwa Modimong, lo sokologe le kwa go one gore o tlose maleo a lona o bo o lo leretse metlha ya boitumelo jo bo tswang kwa Moreneng **IKWATLHAYE + SOKOLOGA → GORE DIBE TSA GAGO DI TLE DI PHIMOLWE.**

B. Luke 13:3 Ga go a nna jalo! A ga lo lemoge gore le lona lo tlaa nyelela fa lo sa tlogele ditsela tsa lona tse di bosula lwa sokologela mo Modimong?

FA LO SA IKWATLHAYE → LO TLA NYELELA LOTLHE FELA JALO.

C. II Bakorintha 7:10 Gonne ka dinako tse dingwe Modimo o dirisa bofutsana mo matshelong a rona go re thusa go ikwatlhabela sebe le go batla botshelo jo bosakhutleng. Re se ka ra utlwa botlhoko ka go bo romela ga one. Mme bohutsana jwa motho yo o seng Mokeresete ga se bohutsana jwa boikwatlhao jwa boammaaruri ebile ga bo kake jwa kganela loso lo lo sa khutleng.

BOHUTSANA JWA BOMODIMO BO DIRA BOIKWATLHAO GO ISA KWA POLOKONG → BOHUTSANA JWA LEFATSHE BO DIRA LOSO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — se akanye gore le ke lefoko le lennye, le buiwa gangwe mme le fela. Ikwatlhaya, le mafoko a a tshwanang le lone, a utlwala go ralala Baebele yotlhe makgetlho lekgolo le lesome le bobedi — masome-mane a le marataro mo Testamenteng e Kgologolo, le masome-marataro le borataro mo Testamenteng e Ntjha. Go tswa mo baporofeteng ba goeletsa retologa, retologa, go ya go Johane a goeletsa ikwatlhaya, go ya go Morena Ka Boene, go ya go baaposetoloi, go ya go Keresete yo o tsogileng a kwalela dikereke — pitso e nngwe e tsamaya go tswa mo Genesise go ya kwa Tshenolong: RETOLOGA. Modimo ga a ise a ke a khutlise go bitsa batho go dira jaana. Le fa go ntse jalo, ga go na motho yo o ka khutlisang go dira jaana.)

VI. KOLOBETSWA MO GO KERESTE GO ITSHWARELWA DIBE

A. Ditiro 22:16 Mme jaanong o diegelang? Tsamaya o ye go kolobediwa, o bo o tlhatswiwe mo dibeng tsa gago, o bitse leina la Morena. **[G907 baptizo ■]**

TSOGA, O KOLOBETSWA, MME O TLHATSWE MELATO YA GAGO → O BITSA LEINA LA MORENA.

B. Baroma 6:4 Nonofa ya tlhologo ya lona e kgologolo e e ratang go leofa e tsentswe le ene mo phupung ka kolobetso fa a a swa, mme erile fa Modimo Rara, ka nonofa e e galalelang o mo rudisa, lo ne lwa neelwa botshelo jwa gagwe jo bontle jo boshia go itumela ka jone.

RE FITSHEGWE LE ENE MO KOLOBETSONG MO LOSONG → GORE FELA JAAKA ENE, LE RONA RE TSAMAYE MO BOSHASHENG JWA BOTSHELO.

C. Bakolosa 2:12 Gonne mo kolobetsong lo bona ka fa tlhologo ya lona e kgologolo e e bosula e suleng nae ka teng le ka fa e neng ya fitlhwa nae ka teng; mme jalo lo ne lwa tsoga mo losong nae lwa tsogela mo botshelong jo boshia gonne lo ne lo ikanya Lefoko la Modimo o mogolo o o tsositseng Keresete mo baswing.

FITLHOLWA LE ENE MO KOLOBETSONG → TSOSIWA LE ENE THOKO YA TUMELO YA TIRO YA MODIMO.

D. I Petere 3:21 (Seo, ke se kolobetso e se re supegetsang: Mo kolobetsong re supa gore re bolokilwe mo losong le mo tshekisong ka tsogo ya ga Keresete; e seng gore mebele ya rona e tlhatswiwe ka metse fela, mme eleng gore mo go kolobediwang, re boela mo Modimong re o kopa go tlhatswa dipelo tsa rona mo sebeng).

KOLOBETSO GAPE JAANONG E RE BOLOKA = KARABO YA SEGAKOLODI SE SE SIAMENG MO MODIMONG.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ga se metsi a bolokang. Ke karabo ya segakolodi se sentle mo Modimong: madi a a diriswang mo segakolodung ka kutlo ya kolobetso, le motho yo o tsosiwang mo botshelong jo boshia.)

2 Kings 5:10 ↗ *read this in your Bible*

TSAMAYA O TLHAPHE MO JORDANE GA SUPA → NAMA YA GAGO E TLA BOA, MME O TLA ITSHEKILA.

2 Kings 5:13 ↗ *read this in your Bible*

FA MOPORORFITI A KA BO A GO LAOETSE GO DIRA SELO SE SEGOLO, A O KA BO O SE O SE DIRA? → GO FETA JANG FA A RE, TLHAPA, MME O NNE PHEPA?

2 Kings 5:14 ↗ *read this in your Bible*

A ITHIBHA GA SUPA MO JORDANE → NAMA YA GAGWE YA BOA YA NNA JAAKA NAMA YA NGWANA YO MONNYE, MME A ITSHEKA.

(Megopolo ya me — fano ke boammaaruri jo bo tshwanang jo bo tshwantshitsweng bogologolo. Naamane o ne a le monna yo mogolo, ebile a le molepero, mme a bolelelwa go dira selo se sennye: go ya go tlhapa mo Jordane makgetlo a supa, mme a tlhatswege. O ne a galefa, a lebeletse tiro e kgolo, mme a akanya gore dinoka tsa naga ya gagwe ka boyona di siame go feta metsi a Iseraele — fela jaaka batho ba sa ntse ba kgotšwa ke taelo e e motlhofo jaaka eo. Mme ga e se metsi a Jordane a a mo folositseng; e ne e le go ikobela lefoko la Modimo mo metsing a a bidiwang ke Modimo. O ne a tsena mo metsing a itsenya makgetlo a supa, mme letlalo la gagwe la boa la nna jaaka la NGWANA YO MONNYE. Ke ka moo motho a tsholwang sesha ka gone: ga se ka maiteko a magolo a gagwe, mme ke ka go itsenya mo metsing ka kutlo, mme a tswa a le ngwana yo moshia, ebile a tlhatswegile.)

E. Mareko 16:16 Ba ba dumelang ba bo ba kolobediwa ba tlaa bolokwa. Mme ba ba ganang go dumela ba tlaa sekisiwa. **[G907 baptizo ■]**

YO O DUMELANG A BOLE A KOLOBETSWA → O TLA BOLOKWA.

F. Johane 3:5 Mme Jesu a fetola a re, “Se ke se go bolelelang ka tlhoafalo ke se: kwa ntle ga gore motho a tsalwe ka metsi le ka mowa ga a ka ke a tsena mo Bogosing jwa Modimo. **[G1080 gennao ■]**

FA MOTHO A SA TSHOLWA KA METSI LE KA MOWA → GA A KA KE A TSENA MO BOGOSING JWA MODIMO.

G. Bagalatia 3:27 ebile rona ba re kolobeditsweng go nna selo se le sengwe le Keresete, re mo apere. **[G907 baptizo ■]**

BA BA NANG BA KOLOBETSWA MO GO KERESITE → BA APARA KERESITE.

H. Tito 3:4 Mme erile fa nako e goroga ya gore bopelonomi le lorato lwa Modimo Mmoloki wa rona di bonale (5) mme o ne a re boloka, e seng ka ntlha ya gore re ne re siametse go bolokwa, mme e leng ka ntlha ya bopelonomi jwa gagwe le kutlwelo-botlhoko, ka go tlhatswa dibe tsa rona le go re naya boitumelo jo boshwa jwa Mowa O O Boitshepo o o nnang mo go rona

BOPELONOMI LE LORATO LWA MODIMO MMOLOKI WA RONA DI BONALA → E SENG KA DITIRO TSA TSHIAMO → KA BOUTLWELO-BOTLHOKO JWA GAGWE O RE BOLOKILE, KA TLHAPISO YA TSHOLOLOGO YA BOSHA.

I. Baefesia 2:8 Ka ntlha ya bopelonomi jwa one lo bolokilwe ka go ikanya Keresete. Mme le e leng go ikanya ga se ga lona ka bo lona; le gone ke mpho e e tswang kwa Modimong. **[G5485 charis ■]** (9) Poloko ga se tuelo ya tshiamo e re e dirileng, jalo he, ga gona ope wa rona yo o ka ipelafatsang ka yone. (10) Ke Modimo ka bo one o o re dirileng se re leng sone wa bo wa re naya matshelo a masha a a tswang kwa go Keresete Jesu; mme mo dingwageng tse dintsi tse di fetileng o ne wa loga leano la gore re tshwanetse go dirisa matshelo go thusa ba bangwe.

KA TSHEGOFATSO LO BOLOKILWE KA TUMELO = MPHO YA MODIMO → E SENG KA DITIRO, GORE GO SE NNE LE OPE YO O IKGANTSHANG → RE TIRWANA YA GAGWE, RE BOPILWE MO GO KERESETE JESU MO DITIRONG TSE DI MOLEMO.

(Megopolo ya me ka namane — tshwara dintlha tse pedi tse mmogo, mme ga go na ntwaga gare ga tsona. Bomolemo ke mpho; tumelo e a e amogela; mme kolobetso ga se tiro e e solegang mongwe molemo, jaaka Naamane a sa solegela mongwe molemo ka go itsenya ka metsi mo nokeng go fola, kgotsa ba ba neng ba tlhola go swa ba sa solegela mongwe molemo ka go leba noga ya kgotlho. Modimo o ne a tlamela ka sengwe le sengwe; motho o utlwa fela mme a amogela. Monna yo o tswang ka fa godimo ga metsi ga a na sepe se a ka ikgantshang ka sona — o ne a fitlhwa, mme Modimo a mo tsosa. Go setse go builwe kaga 1 Petere 3:21 fa godimo, mme ke boammaaruri le fano: ga se metsi, ga se dira tsa diatla tsa rona. Ke bomolemo, jo bo amogelwang ka kutlo ya tumelo. Mme temana e e latelang ka bonako e bolela gore ditiro di direlwang eng: e seng motheo wa poloko, mme leungo la yone — re dirilwe ke Modimo, re dirilwe basha mo go Keresete Jesu gore re tsamaye mo ditirong tse di molemo tse a di re baakanyeditseng go simolola. Ga go na ope yo o kutlwang taelo yo o solegetseng mongwe molemo ka mpho, mme ga go na ope yo o e bitsang go sola molemo yo o tlhologanyang taelo.)

J. I Timotheo 1:13 le fa ke ne ke tle ke tlhapatse leina la ga Keresete. Ke ne ke tsoma batho ba gagwe, ke ba utlwisa botlhoko ka tsela nngwe le nngwe e ke neng ke ka e kgona. Mme Modimo wa nkutlwela botlhoko gonne ke ne ke sa itse se ke neng ke se dira, gonne ke ne ke sa itse Keresete ka nako eo.

MOTLHAPATSI + MOGATLHANTSHI + MOUTLWISADITLHONG → MME KE NE KA BONA KUTLWELOBOTLHOKO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ela tlhoko GA GA MANG maleo a ne a tlosiwa ke boikobo jono. Saulo wa Tareso o ne a bogisa tsela ya Keresete go fitlha losong. O ne a tshwara banna le basadi a ba gogela kgolegolong, a le mmogadi le mmogisi wa batho ba Modimo. Morena ka Boene o ne a mo kgatlhana mo tseleng, a mo digela fa fatshe, a bua nae go tswa legodimong. Le fa go ntse jalo, malatsi a mararo morago ga moo, Ananiase o ne a romelwa go re: tsoga, o kolobediwe, o tlose maleo a gago, o bitse leina la Morena. Fa lesedi le mo tseleng ya go ya Damaseko le sa tlose maleo a Saulo, mme metsi a boikobo a a tlosa, a se ka gopa yo mongwe gore maleo a gagwe a tlosiwa ka tsela e bothokwa go feta e Modimo o e neileng mmoni yo mogolo go feta botlhe.)

VII. AMOGELA MPHO YA MOYA O O BOITSHEPO

A. Ditiro 19:5 Erile fela jaaka ba utlwa a bua jaana, ba kolobediwa mo leineng la Morena Jesu. (6) Erile fa Paulo a ba baya diatla, Mowa O O Boitshepo wa fologela mo go bone, mme ba bua dipuo di sele ba bo ba profesa.

KOLOBEDITWE MO LEINENG LA MORENA JESU → MOYA O O BOITSHEPO WA TLA MO GO BONE.

B. Baroma 8:9 Mme lona ga lo a nna jalo. Lo laolwa ke tlholego ya lona e ncha fa mowa wa Modimo o nna mo go lona. (Mme gakologelwang gore le fa e le mang yo o senang Mowa wa ga Keresete, ga se Mokeresete gotlhelele).

FA MOTHO A SE NA MOWA WA GA KERESTE → GA SE WA GAGWE.

C. Ditiro 2:39 Gonne Keresete o e solofeditse mongwe le mongwe wa lona yo o biditsweng ke Morena Modimo wa rona, le bana ba lona le ba ba kwa mafelong a a kgakala!”

TSHOLOFETSO KE YA LONA + LE YA BANA BA LONA + LE YA BOTLHE BA BA KGAKALA.

D. Baefesia 1:13 Mme ka ntlha ya se Keresete o se dirileng, le lona lotlhe ba bangwe, ba lo utlwileng Mafoko a a Molemo a ka fa lo ka bolokwang ka teng, lwa ba lwa ikanya Keresete, lo ne lwa tshwaiwa ke Mowa O O Boitshepo gore lo ba ga Keresete, o e rileng bogologolo ra o solofediwa rotlhe rona Bakeresete. (14) Go nna teng ga gagwe mo go rona ke tlhomamiso ya Modimo gore tota o tlaa re neela gotlhe mo o go re solofeditseng; mme sekano sa mowa O O Boitshepo mo go rona se raya gore Modimo o setse o re rekile, le gore o tlhomamisa go re busetsa kwa go one. Ke lone fela lebaka le lengwe le re tshwanetseng go galaletsa Modimo wa rona wa kgalalelo ka lone.

LO NE LWA TSHWAETSWA LEKGETLA KA MOYA OO O BOITSHEPO WA TSHOLOFETSO → O O LENG BOSUPI JWA BOSWA JWA RONA.

E. II Bakorintha 1:22 O beile lotshwao mo go rona, lotshwao lwa go nna ba one, wa bo wa re naya Mowa wa one O O Boitshepo mo dipelong tsa rona e le sesupo sa gore re ba one, e le tiragalo ya ntlha ya tsotlhe tse o tlaa re di nayang.

O BEILE LOTSHWAO MO GO RONA, LOTSHWAO LWA GO NNA BA ONE + WA BO WA RE NAYA MOWA WA ONE O O BOITSHEPO MO DIPELONG TSA RONA E LE SESUPU SA GORE RE BA ONE, E LE TIRAGALO YA NTLHA YA TSOTLHE TSE O TLAA RE DI NAYANG.

F. Baefesia 4:30 Se futsafatseng Mowa O O Boitshepo ka tsela e lo tshelang ka yone. Gakologelwang, ke one o o supang kaga lona mo letsatsing leo fa poloko go tswa mo sebeng e tlaa bong e feletse.

SE FUTSAFATSENG MOWA O O BOITSHEPO KA TSELA E LO TSHELANG KA YONE. GAKOLOGELWANG → KE ONE O O SUPANG KAGA LONA MO LETSATSING LEO FA POLOKO GO TSWA MO SEBENG E TLAA BONG E FELETSE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — Mowa O Boitshepo ga se moduo wa ba se kae ba tlhophilweng. Ke SETIRO sa Kgosi mo go ba e leng ba One, le TEFO YA PONTSHO — karolo ya ntlha ya boswa e duetsweng pele — go supa gore o milwa wa One go fitlha ka letsatsi la topollo. Jaanong potso e ema ka phepafalo, e bile e tshwanetse go botswa: a o amogela Mowa O Boitshepo? Gonne lefoko le bua sentle: mongwe le mongwe yo o se nang Mowa wa Keresete ga a milwa wa One. Lokwalo lo lo se nang setiro ga se lokwalo lwa Kgosi. Motho yo o se nang Mowa ga a ise a nne wa Keresete. Mo batle go fitlha o na le One.)

VIII. TSWELELA O TLHOMAMILE — THUTO YA BAAPOSETOLOI, KUTLWANO, GO NGWAGA SENKGWE, DITHAPELO

A. Ditiro 2:41 Mme ba ba neng ba dumela thero ya ga Petere ba ne ba kolobediwa, e ne e ka nna batho ba le dikete tse tharo! **[G4342 proskartereo ■]** (42) Mme ba kopanela ditirelo tsa malatsi otlhe le badumedi ba bangwe, mo dithutong le mo selalelong sa Morena le mo dikopanong tsa merapelo.

BAO BA BA AMOGETSENG LEFOKO LA GAGWE KA BOITUMELO BA KOLOBETSWA → BA NNA BA TISETSE MO THUTONG YA BAAPOSETOLOSI + BOTSALANO + GO ROBA BOROTO + DITHAPELO.

B. Ditiro 2:46 Ba ne ba obama mmogo ka nako tsotlhe mo Tempeleng, ba kgobokana ka ditlhophanyana mo malwapeng, ba a ja Selalelo sa Morena, gape ba tlhakanela le tsone dijo tsa bone ka boitumelo le ka tebogo e kgolo (47) ba baka Modimo. Ba be ba ratwa ke batho botlhe ba motse, mme Modimo wa ba okeletsa malatsi otlhe ka ba ba bolokwang.

BA NE BA OBAMA MMOGO KA NAKO TSOTLHE MO TEMPELENG → MME MODIMO WA BA OKELETSA MALATSI OTLHE KA BA BA BOLOKWANG.

C. I Bakorintha 11:23 Gonne se ke se Morena ka boene o se buileng ka Lomati lwa gagwe, mme ke lo boleletse pele: Gore mo bosigong jo Judase o mo okileng ka jone, Jesu o ne a tsaya senkgwe (24) mme ya re a sena go se lebogela mo Modimong, a se ngathoganya a se neela barutwa ba gagwe a re, “Tsayang se lo je. Se ke mmele wa me, o ke lo o nayang. Dirang se gore lo nkgakologelwe”. (25) Ka mokgwa o o tshwanang, a tsaya senwelo sa mofine morago ga selalelo a re, “Senwelo se ke kgolagano e ncha fa gare ga Modimo le lona, se se tlhomamisitsweng sa bo sa tsamaisiwa ka madi a me. Dirang se gore lo

nkgopole ka nako tsotlhe fa lo se nwa”. (26) Gonne ka nako tsotlhe fa lo o ja senkgwe se lo bo lo nwa senwelo se, lo bolela molaetsa wa loso lwa Morena, gore o lo swetse. Dirang se go fitlhelela a tla gape.

KE AMOGETSE MO MORENENG + SE SE KE MMELE WA ME, O O ROBANG KA NTLHA YA LONA → DIRANG SE MO KGAKOLONG YA ME → LO BOLELA LOSO LWA MORENA GO FITLHA A TLA.

D. Johane 6:54 Mme le fa e le mang yo o jang nama ya me a ba a a nwa le madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng, mme ke tlaa mo tsosa ka Letsatsi la Bofelo.

MME LE FA E LE MANG YO O JANG NAMA YA ME A BA A A NWA LE MADI A ME, O NA LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG → MME KE TLA A MO TSOSA KA LETSATSI LA BOFELO.

E. I Johane 1:9 Mme fa re ipolela dibe tsa rona mo go One, o ka ikanngwa go re itshwarela le go re tlhapiso mo tshiamololong nngwe le nngwe. (Ebile go tshwanetse Modimo sentle thata go re direla jaana gonne Keresete o swetse go tlosa dibe tsa rona).

MME FA RE IPOLELA DIBE TSA RONA MO GO ONE → O KA IKANNGWA GO RE ITSHWARELA LE GO RE TLHAPISA MO TSHIAMOLOLONG NNGWE LE NNGWE. (EBILE GO TSHWANETSE MODIMO SENTLE THATA GO RE DIRELA JAANA GONNE KERESETE O SWETSE GO TLOSA DIBE TSA RONA.

F. Bahebera 3:13 Buisa-nyang ka dilo tse malatsi otlhe nako e santse e lo atlegetse, gore le fa e le ope wa lona a seka a thatafalela Modimo, a fofaditswe ke tsietso ya sebe.

KGOTHATSANANG LETSATSI LENGWE LE LENGWE → ESE RE GO NNA GO SE OPE WA LONA YO O TLA THATAFADIWANG KE TSIETSO YA BOLEO.

(Dikanyo tsa me — ela tlhoko gore lefoko le bua ka metlha e le KAMOSO GOTLHE. Ba ne ba tswela pele letsatsi le letsatsi. Ba ne ba pshatlha senkgwe ba tswa ntlo go ya go e nngwe. Ba ne ba kgothatsana letsatsi le letsatsi. Se ga se bodumedi jwa ura e nngwe fela ka Sontaga, le ura e nngwe fela mo gare ga beke — setulo se se tshubidiwang gabedi, mme bophelo jo bo salang morago bo nna jwa motho ka boene. Kereke ya ntlha e ne e phela jaana letsatsi le letsatsi, mmogo, mme Morena o ne a oketsa mo go bone letsatsi le letsatsi ba ba bolokwang. Tumelo e e beelwang thoko go fitlha kopanong e latelang ke tumelo e e thatafalang ka tsietso ya boleo. Ga a batla go etelwa; o batla bophelo.)

IX. NNA MO GO KERESTE — TSWELELA MO TUMELONG

A. Johane 15:4 Elang tlhoko gore lo nne mo go nna, le nna ke nne mo go lona. Gonne ga e kake ya re kala e kgaotswe mo mofineng ya ungwa, le lona ga lo kake lwa ungwa kwa ntle ga me. **[G3306 meno ■]** (5) “Ee, ke mofine; lona lo dikala. Lefa e le mang yo o nnang mo go nna le nna ke nna mo go ene, o tlaa ungwa louno lo logolo. Gonne ga go na sepe se lo ka se dirang kwa ntle ga me.

FA LO SA NNE MO NNA → KWA NTLA GA NNA LO KA SE DIRE SEPE.

B. Bakolosa 1:23 se se batlwang fela mo go lona ke gore lo dumele Boammaaruri ka botlalo, lo eme mo go jone lo sa reketle ebile lo nitame, lo nonofile mo Moreneng, lo dumela ka botlalo mo Mafokong a a Molemo gore Jesu o lo swetse, ebile lo sa sute mo go mo ikanyeng go lo boloka. Se mafoko a mantle a a hakgamatsang a a tsileng mo go mongwe le mongwe wa lona mme jaanong a aname le lefatshe lotlhe. Mme nna Paulo, ke na le boitumelo jwa go a bolelela ba bangwe.

FA LO TSWELELA MO TUMELONG LO THEILWE MO MOTHEONG LO TIISIVE → LO SEKA LWA SUTISIWA MO TSHOLOFELONG YA EFANGELE.

C. II Johane 1:9 Gonne fa lo tlolela kwa pele go feta thuto ya ga Keresete, lo tlaa tlogela Modimo kwa morago; mme fa lo ikanyega mo dithutong tsa ga Keresete, lo tlaa nna le Modimo. Mme lo tlaa nna le Rara le Morwa. **[G3306 meno ■]**

YO O NNANG MO THUTONG YA GA KERESTE → O NA LE RARA GAMMOGO LE MORWA.

D. Baroma 11:22 Lemoga ka fa Modimo o leng pelonomi le pelo-e-thata ka teng. O pelo e thata mo go maswe mo go ba ba sa o reetseng, mme o molemo thata mo go wena fa o tswela ka go o rata le go o ikanya. Mme fa o sa dire jalo, le wena o tlaa kgaolwa.

BONA BOPELONOMI LE BOGALE JWA MODIMO → FA O TSWELELA MO BOPELONOMING JWA GAGWE → E SENG JALO, O TLA A KGAOLWA GAPE.

E. Tshenolo 3:15 “Ke go itse sentle, ga o molelo e bile ga o tsididi; ke eletsa o ka bo o ne o le molelo kgotsa o le tsididi. (16) Mme e re ka o le motlha fela, ke tlaa go tlhatsa mo molomong wa me!

GA O TSIDIDI LE GO BOLELO → KA O LE MOKAPELO → KE TLAA GO TSWA MO MOLOMONG WA ME.

(Megopolo ya me — ela tlhoko se Morena a se dirang ka batho ba ba fatlhogo. E seng feela ba ba tsididi, mme le ba ba fatlhogo — yo o nang le bodumedi jo bo lekaneng go mo dira gore a iketle, mme bo sa lekana go mo dira gore a tshole — yoo o tla mo tsholola mo molomong wa Gagwe. Go nna o kopanye le Ene ga se go itshwarelela ka lokwadi, o le mofuthu ka Sontaga mme o le tsididi beke yotlhe. Ke go tuka. Go botoka o le mofuthu, o a bua, kgotsa le fa e le tsididi, go na le seo se se fa gare se se mo dirang bolwetse. Nna mo go Ene, mme o mo letle a go boloke o tuka go fitlha kwa bofelong.)

X. ITSHOKELA GO FITLHA BOKHUTLONG

A. Mathaio 24:13 Mme ba ba itshokang go ya bokhutlong ba tlaa bolokwa. **[G5278 hupomeno ■]**
YO O TLA ITSHOKELANG GO FITLHA BOKHUTLONG → KE ENA O TLA BOLOKWANG.

B. Tshenolo 2:10 Lesa go boifa se o tlaa tlogang o se bogela, gonne Satane o tlaa akofa a latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong go lo leka. O tlaa lo bogisa selekanyo sa ‘malatsi a le lesome’ Ikanyege le fa o lebaganye le loso, mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo, bokamoso jo bo galalelang jo bo sa khutleng.
O SE BOIFE SEPE SA DILO TSE O TLAA DI BOGANG → NNA BONNETE GO FITLHA LOSONG → KE TLAA GO NAYA SEKGABO SA BOTSHELO.

C. I Bakorintha 11:28 Ke gone ka moo motho o tshwanetseng go itshekatsheka ka kelotlhoko pele ga a a ja senkgwe a bo a a nwa mo senwelong.

A MOTHO A ITLHATHOBE → MME JAANONG A A JE SENKGWE SEO, A A NWA MO SENWELONG SEO.

D. Proverbs 24:16 ↗ *read this in your Bible*

MOSIAMO O WA GA SUPA, MME O A TSOGA GAPE.

E. I Johane 2:1 Bananyana ba me, ke lo bolelela selo se gore lo tle lo ikgaphe mo boleong. Mme fa lo leofa, go na le mongwe go lo rapelela mo go Rara. Leina la gagwe ke Jesu Keresete, ene yo e leng mosiammo ebile a itumedisa Modimo ka botlalo.

FA MOTHO A LEOFA → RE NA LE MOEMEDI KWA GO RARA, JESU KERESITE YO SIAMENG.

F. Bahebera 7:25 O nonofile go bolokela ruri botlhe ba ba tlang kwa Modimong ka ene. Ka a tlaa tshela ruri, o tlaa nna teng ka malatsi otlhe go gakolola Modimo gore o dueletse dibe tsa bone ka madi a gagwe.
O KA GO BOLOKA RUTA GO FELELETSA → GONNE O TSELA RUTA GO SA FELE GO BA RAPELELA.

G. Psalm 103:12 ↗ *read this in your Bible*

KA GA BOKGAKALA JO BOTLHABA BO KGAKALA LE BOPHIRIMA → KA GO NTSE JALO O NTSHITSE MELATO YA RONA MO GO RONA.

H. Bahebera 8:12 Mme ke tlaa ba utlwela botlhoko mo ditirong tsa bone tse di bosula, ebile ga ke na go tlhola ke gakologelwa dibe tsa bone”.

EBILE GA KE NA GO TLHOLA KE GAKOLOGELWA DIBE TSA BONE.

I. Johane 10:27 Dinku tsa me di itse lentswe la me, le nna ke a di itse, mme dintshala morago. (28) Ke di naya botshelo jo bo sa khutleng mme ga di kitla di nyelela. Ga gona ope yo o tlaa di phamolang mo go nna (29) gonne Rara o di nneile, mme o nonofile go feta mongwe le mongwe, jalo he ga go na ope yo o ka di utswang mo go nna.

DINKU TSA ME DI UTLWA LENTSWE LA ME + DI A NTSHALA MORAGO → LE FA E LE OFE GA A NA GO DI GAGOLA MO SEATLENG SA ME.

J. Ezekiel 18:24 ↗ *read this in your Bible*

FA MOSIAMO A FAPOGA TSHIAMO YA GAGWE → MO SEBENG SA GAGWE SE A SE LEOFANG, O TLA SWA MO GO SONE.

K. Proverbs 26:11 ↗ *read this in your Bible*

JAAGA NTSWA E BOELA MO GO TLHOTSENG GA YONA → JALO SEMATLA SE BOELA MO BOSILLONG JWA SONA.

L. II Petere 2:20 Mme fa motho a falotse mekgwa e e bosula ya lefatshe ka go ithuta ka ga Morena le Mmoloki wa rona Jesu Keresete, mme a bo a ithatheletsa ka sebe a bo a nna motlhanka wa sone gape, o maswe bogolo go gaisa jaaka a ne a ntse pele. (21) Go ne go ka nna botoka fa a ne a ise a ke a itse ka Keresete gotlhelele go na le go ithuta ka ga gagwe mme morago ga moo a bo a fapoga melao e e

boitshepo e o e neetsweng. (22) Mogologolo a re, “Ntsa e boela mo matlhatseng a yone, mme kolobe e tlhapisediwa fela go bowa e bidikama mo morageng gape.” Go ntse fela jalo le mo go ba ba boelang mo dibeng tsa bone gape.

GAPE BA TSHWARWA MO GO YONE, BA FENYWA → BOKHUTLO JWA BONE BO BOSULA GO GAISA TSHIMOLOGO YA BONE → NTSA E BOELA KWA MATSHOLONG A YONE GAPE + KOLOBE E E NENG YA TLHAPISIWA E BOELA GO ITHAPISA MO SEROTONG.

M. Mathaio 7:22 “Ka letsatsi la katlholo ba le bantsi ba tlaa nthaya ba re, Morena Morena, re boleletse ba bangwe ka ga gago ra ba ra dirisa leina la gago go lelekela badimo ntle le go dira dikgagamatso tse dingwe tse dintsi. (23) Mme ke tlaa fetola ke re, ‘Ga lo ise lo ke lo bo lo nne ba me. Tsamayang, gonne ditiro tsa lona di bosula’

MORENA, MORENA, A GA RE A KA RA PORAFESA MO LEINENG LA GAGO? → GA KE A KA KA LO ITSE: TLOGANG MO GO NNA, LONA BADIRI BA BOSULA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ngwana yo mmotlana mo go Keresete a ka leka go tshwara molelo le fa Rara a sa reile a re nnyaa. Seo se le go kgotšwa sa ngwana yo o santse a ithuta, mme Rara o itse seo. Ngwana yo mogolwane, mosimane kgotsa mosetsana, o tshwanetse go itse botoka. Mme bonang kutlwelo-botlhoko e mo go se: le fa re leofa, ga re latlhelwe kwa thoko. Re na le Mmuelelegi — Jesu Keresete, Yo Siameng — yo o tshelang ka metlha yotlhe le go bua ka metlha yotlhe kwa Rara ka ntlha ya rona. Jalo re boa re tsoga. Motho yo o siameng o wa gasupa mme o tsoga gape. Re itlhatlhoba, re ipolela se re se dirileng, re fularela sone, re boela mo tirong ya Rraetsho, re tlogele nako e fetileng kwa morago — ka gonne Modimo o setse a tlositse dibe tsa rona kgakala jaaka botlhaba bo le kgakala go phimola bophirima, mme ga a sa di gopola gape. Mme se dire kutlwelo-botlhoko eno seipato. Esekiele o naya lotlhe le lengwe: motho yo o siameng yo o furalelang tshiamo ya gagwe mme a swa mo boleong jwa gagwe, ga a kitla a bolokwa ka tshiamo e a neng a na le yone. Petrose o bontsha setshwantsho se se tshwanang mo Tesamenteng e Ntsha, mme o nopola seane sa bogologolo go dira jalo: ntša e boela ntlheng ya yone, kolobe e e tlhapisitsweng e boela mo seretseng — motho yo o falolotseng leswe la lefatshe ka go itse Morena, mme morago a boela mo go lone, a nna botlhe go feta kwa tshimologong. Mme Jesu a raya ba ba dirileng bosula mo leineng la gagwe a re, "Ga ke ke ke lo itse." Jaanong tshwara mabogo otlhe mabedi a tšhaka eno, mme o se ka wa fofolela le lefe la mabedi. Morena a re ga go na ope yo o ka gomolang dinku tsa gagwe mo seatleng sa gagwe — ga go na mmaba, ga go na thata, ga go na motho. Poloko eo e boammaaruri, mme ke tshwara ya gagwe e e tshwarang, e seng ya rona. Mme leba kafa a tlhalosang dinku tseo ka teng: di utlwa lentswe la gagwe, mme di mo sala morago. Lefoko ga le supe letshwao la nku e e gogolwang mo seatleng sa gagwe; le supa e e tlhapisitsweng e e fularelang e boela mo seretseng, ka thato ya yone. Lokwalo lo tshwara tsotlhe tse pedi — seatla se se ka se kgaogeng, le temoso ya go se fularele — mme ga lo di kgaotse mmogo go nna thulaganyo e nngwe fela e bonolo, jalo ga re kitla re dira jalo. O se ka wa nyema pelo fa o wa: Mmuelelegi ke boammaaruri, mme tsela e e yang gae e bulegile. O se ka wa itshepa gore o ka boela morago ka bolokologi: temoso eo le yone e boammaaruri. Wa, mme tsoga. Tsoga, mme o itshoke go fitlha kwa bofelong.)

XI. ELA TLHOKO — REETSA BAROMIWA, MME O ITISE EFANGEDING E SELE

A. I Johane 4:6 Mme rona re bana ba Modimo; ke sone se e leng gore ba ba tsamayang le Modimo ba bo ba bua le One ke bone fela ba ba tlaa re reetsang. Ba bangwe ga ba kitla ba re reetsa, ke yone tsela e nngwe ya go itse gore a molaetsa o tswa kwa Modimong tota; gonne fa e le gore go ntse jalo, lefatshe ga le na go o reetsa.

YO O ITSENG MODIMO O RE UTLWA → KA MOO RE ITSEENG MOWA WA BOAMMAARURI + MOWA WA TSHIETSO.

B. Bagalatia 1:8 A diphutso tsa Modimo di wele le fa e le mang, le nna tota, yo o ka rerang ka tsela nngwe fela ya go bolokwa go na le e re lo boleletseng ka ga yone; ee, fa moengele a tswa legodimong a bo a rera molaetsa mongwe fela, a phutso ya Modimo e mo wele. (9) Ke ipoeletsa gape ke re: fa mongwe a rera Mafoko a a Molemo a sele kwa ntle ga a lo a amogetseng, a petso ya Modimo e mo wele.

LE FA E KA NNA RONA, KGOTSA MORONGWA WA LEGODIMONG, A REREGA EFONGWE E SELE → A A HUTSWE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — go tlhomamisa sentle: fa se re se dumelang se sa dumalane le se barongwa ba se rerileng, ke RONA ba fosang, ga se bone. Ba mmona, ba mo utlwa, mme ba romiwa ke Ene. Yo o reetsang Modimo o reetsa bone. Go tlotla morutabana go feta baaposetoloi ke go reetsa moya wa phoso.)

C. Juda 1:3 Ditsala tse di rategang, ke ne ke ikaeletse go lo kwalela ka megopolo mengwe mabapi le poloko e Modimo o e re neileng, mme jaanong ke bona gore mo boemong jwa moo ke tshwanetse go lo kwalela ka sengwe se sele, ke lopa gore lo femele ka tlhoafalo boammaaruri jo Modimo o bo neileng

batho ba One gangwe fela mo dingwageng tsotlhe ba sa fetoge. (4) Mme ke bua ka ntlha ya gore Baruti bangwe ba ba senang bo-Modimo ba setse ba itshukunyeditse mo gare ga lona, ba re, fa re sena go nna Bakesetse re ka itirela go rata re sa boife kwatlhao ya Modimo. Tshenyego ya batho ba ba ntseng jalo e kwadilwe bogologolo gonne ba furaletse Mmusi yo e leng ene fela ka nosi Morena wa rona Jesu Keresete.

LWELA TUMELO E E NEILWENG GANGWE → BATHO BANGWE BA TSENE KA SEKWA.

D. II Petere 2:1 Mme go ne go na le baporofiti ba tsietso mo malatsing ao, fela jaaka go tlaa nna le baruti ba tsietso mo go lona. Mme ka botlhale jwa bone ba tlaa bolela maaka kaga Modimo, ba fularela le e leng Morena wa bone yo o ba rekileng; mme ga bone e tlaa nna bokhutlo jo bo bofelo jo bo boitshegang.

BARUTI BA TSIETSO BA TLAA TSENYA DITHUTO TSA TSHENYO KA SEKGWITSO → BA FULARELA LE E LENG MORENA WA BONE YO O BA REKILENG.

E. II Bakorintha 11:13 Modimo ga o a roma batho bao gotlhelele; ke “batsietsi” ba ba lo tsietsang gore lo gopole gore ke baaposetoloi ba ga Keresete. (14) Le fa go ntse jalo ga ke hakgamale! Satane o ka iphetola moengele wa lesedi

BAAPOSETOLOI BA MAAKA, BADIRI BA TSIETSO → SATANE KA BOENA O FETOLWA A NNA MOENGELE WA LESEDI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — le mo motlheng wa baaposetoloi ka bo bone, batho ba ne ba tsena ka sekgukhu mme ba sokamisa thuto. Bo ne bo tla nna kae mo motlheng wa rona, fa bontsi jwa se se rutwang se sencha, se se nang le medi mo lefokong la bogologolo, e bile se se rerwe ka tshwanelo? Selo se ga se nnete ka gore batho ba bantsi ba se dumela, le e seng ka gore se godile mo melomong ya batho. Se nnete fela fa se dumalana le se barongwa ba se neileng.)

II Timotheo 4:3 Gonne go tlaa tla lobaka lo batho ba se kitlang ba reetsa boammaaruri, mme ba tlaa tsamaya ba batla baruti ba ba tlaa ba bolelelang fela se ba batlang go se utlwa. (4) Ga ba kitla ba reetsa se Baebele e se buang mme ba tlaa latela megopolo ya bone e e fofetseng.

GA BA NA GO ITSHOKELA THUTO E E ITEKANETSENG → BA TLA IPOLOKELA BARUTI BA LE BANTSI GO YA KA DITAKATSO TSA BONE, KA GO NNA LE DITSEBE TSE DI HAKGAMATSANG.

I Timotheo 4:1 Mme Mowa O O Boitshepo o re bolelela sentle gore mo metlheng ya bofelo bangwe mo phuthengong ba tlaa fularela Keresete mme ba nne balatedi ba baruti ba ba tlhotlheleditsweng megopolo e e bosula ke Satane.

MO MENGWAGENG YA BOFELO BANGWE BA TLA TLOGELA TUMELO → BA REETSA MEOWA E TSIETSANG, LE DITHUTO TSA BADIABOLOS.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mme e tota e le nako eo: batho ba ba se kitlang ba itshoka thuto e itekanetseng, mme ba ikgobokanyetsa barutabana go ya ka bontsi jwa bone — botlhe ba ba tla kgotsofatsang go gotlholo ga ditsebe tsa bone, mme ba ba bolelela se ba se batlang go se utlwa. Motho a ka aga ntlo yotlhe ya barutabana, mongwe le mongwe a dumalana nae, mme mongwe le mongwe a foswa. Boammaaruri ga bo ise bo supiwe ke bontsi, ga bo ise bo dirwe boammaaruri ke palo ya batho ba ba bo dumelang, le ga bo ise bo sokelwe go kgotsofatsa tsebe. Fapoga mo boammaaruring, mme o fapogela — lefoko le a bua jaana — kwa dinaneng.)

F. II Timotheo 2:15 Dira thata gore Modimo o tle o go reye o re, “O dirile sentle.” Nna modiri yo o siameng, yo o sa tlhokeng go tlhabiwa ke ditlhong fa Modimo o tlhatlhoba tiro ya gago. Itse se Lefoko la One le se buang le se le se rayang.

DIRA THATA GORE MODIMO O TLE O GO REYE O RE, “O DIRILE SENTLE → ITSE SE LEFOKO LA ONE LE SE BUANG LE SE LE SE RAYANG.

G. Mathaio 4:4 Mme Jesu a mo raya a re, “Nnyaa! gonne dikwalo tsa re senkgwe ga se ka ke sa otlamewa ya batho: se re se tlhokang ke go reetsa lefoko lengwe le lengwe la Modimo.”

MOTHO GA A TSELE KA SENKGWE FELA → FA E SE KA LEFOKO LENGWE LE LENGWE LE LE TSWANG MO MOLOMONG WA MODIMO.

H. Proverbs 30:5 ↗ *read this in your Bible*

LEFOKO LENGWE LE LENGWE LA MODIMO LE PHEPA → O SE KE WA OKEDITSA MO MAFOKONG A GAGWE.

(Megopolo ya me — ga re na tetla ya go itlhaophela mafoko a Modimo, ra tshegetsatsa a a motlhofo mme ra tlogela a a thata. Motho o tshela ka LEFOKO LENGWE LE LENGWE. Go tsenya mo go lone, kgotsa go ntsha mo go lone, ke go fitlhelwa o le leaki fa pele ga Modimo yo o ileng a le bua.)

XII. SEKAO SA LEGODU MO SEFAPPAANONG

(Dikakanyo tsa me tsa botho — fano ke lentswe le le lengwe le batho ba bantsi ba emisang kganetsano yotlhe ya bone mo go lone: legodu le le neng le swa le ne le bolokwe, ba re, mme le ne le se ka le kolobediwa; ka jalo kolobetso ga e a tlhokega. A jaanong re e lekanyeng ka lesedi la lefoko, mme re bone se e tota e emeng mo go se.)

A. Luke 23:40 ↗ *read this in your Bible*

RE AMOGELA TUELO E RE E TSHWANETSENG YA DITIRO TSA RONO → MORENA, NKGPOLE → GOMPIENO O TLA BO O NA NA MO PARADISE.

B. Mathaio 3:5 Batho ba ba tswang Jerusalema le ba ba tswang mo tikologong yotlhe kwa moseja ga mogogoro wa Jorodane, le ba ba tswang mo kgaolong nngwe le nngwe ya Judea ba tswela kwa sekakeng go mo reetsa a rera (6) mme fa ba sena go ipolela dibe tsa bone, a ba kolobetsa mo nokeng ya Jorodane.

JERUSALEMA + JUDEA YOTLHE + LEFATSHE LOTLHE LE LE DIKALETSENG JORDANE → BA KOLOBETSWA KE ENE, BA IPOBOLA MABOLA A BONE.

C. Mareko 1:4 Morongwa yo e ne e le Johane wa Mokolobetsi. O ne a nna mo sekakeng a ruta botlhe gore ba tshwanetse go kolobediwa e le molaetsa mo go botlhe gore ba sokologe mo dibeng tsa bone, gore Modimo o tle o ba itshwarele. (5) Batho botlhe ba kwa Jerusalema le botlhe ba Judea ba ne ba tswela mo mafatsheng a Judea go tla go bona le go utlwa Johane, mme e re fa ba sena go ipolela dibe a ba kolobetse mo nokeng ya Jorodane.

NAGA YOTLHE LEFATSHE LA JUDEA + BONE BA JERUSALEMA → BA NE BA KOLOBETSWA KOTLHE KE ENE MO JORDANE.

D. Luke 7:29 Mme botlhe ba ba utlwileng Johane a rera, le e leng bone ba ba neng ba le bosula thata, ba dumela gore se se batlwang ke Modimo se siame, mme ba kolobediwa ke ene. (30) Botlhe ba kolobediwa kwa ntle ga Bafarasai le baruti ba molao wa ga Moshe. Ba ne ba gana leano la Modimo mo go bone mme ba gana kolobetso ya ga Johane.

BATHO BOTLHE LE BABOKELETSA-LEKGETHO BA NE BA KOLOBEDIWA → MME BAFARASAI LE BAITSEANAPE BA MOLAO, KA GO SE KOLOBEDIWE, BA GANA KGAKOLOLO YA MODIMO.

E. Mathaio 21:32 Gonne Johane wa Mokolobetsi o lo reile a re lo sokologe lo latlhe ditiro tsa lona tse di maswe lo boele mo Modimong, mme ga lo a dira jalo, fa batho ba ba bosula le diaka ba sokologa ba boela mo Modimong. Mme le fa tota lo ne lwa bona ba sokologa lona lo ne lwa gana go sokologa, ga lo aka lwa dumela.

BABEKELA LEKGETHO LE DIKGWENYETSA BA MO DUMELA.

F. Johane 4:1 ↗ *read this in your Bible*

JESU O NE A DIRA LE GO KOLOBETSA BARUTWA BA BANTSI GO GAISA JOHANE.

(Megopolo ya me — jaanong lekanya legodu leno mo lesedi leno. Lefoko ga le bolele le e seng le lekgetlho le le nngwe fa a ne a sa kolobediwa. Seo ke selo se batho ba se tsayang gore ke nnete, mme ba age thuto yotlhe mo tsaya-tlase ya bone. Mme reetsa se lefoko le SE BUANG: Jerusalema, le JUDEA yotlhe, le lefatshe lotlhe le le dikologileng Jorodane ba ne ba tswela ba kolobediwa, ba ipofa maleo a bone. Batho ba tlwaelegileng le baokamedi ba lekgetho ba ne ba kolobediwa. Digwebadi tsa boaka di ne di dumela. Fela Bafarisai le baruta-mmelawa ba ne ba gana, mme ba se kolobediwe. Legodu ga se Mofarisai — o ne a le mongwe wa batho, mmolai, sechaba se se neng se kokoana kwa kolobetsong ya boikwatlhao ya Johane. Mme mo mokgorong o ne a dira selo se e leng se kolobetso e ne e le teng: o ne a ipofa boleo jwa gagwe — re bona se se lekanang ditiro tsa rona. Tlatsa mo godimo ga moo, ntlha ya gore barutwa ba Morena tota ba ne ba kolobetsa batho ba bantsi go feta Johane, mo lefatsheng lotlhe leo, mo dingwageng tse di fetang tharo. Jalo nnete e fapaana le boitshwarelo: lefoko ga le re ise kwa legodung le le kileng le se kolobediwe, mme le re isa kwa go le le neng, ka boammaaruri jo bo tona, LE KOLOBEDITSWE le ba bangwe. Ba ba ikadileng mo go ene ba ikadile mo monneng yo o setseng a tlhapisitswe.)

G. Bahebera 9:16 Jaanong, fa mongwe a a swa a tlogela lokwalo lwa go aba boswa e le sesupo sa dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go neelwa batho bangwe fa a a swa, ga go na ope yo o neelwang sepe go fitlhelela go supuwa gore motho yo o kwadileng lokwalo lwa boswa o sule. (17) Lokwalo lwa go aba boswa lo simolola go dira fela morago ga loso lwa motho yo o lo kwadileng. Fa a santse a tshela ga go na ope yo o ka dirisang lokwalo lo go tsaya sengwe sa dilo tse a di ba solofeditseng.

TESTAMENTE E NNA MOLAO FA BATHO BA SULE → GA E NA THATA GOTLHELELE FA MOFANI WA YONE A SANTSE A TSHELA.

(Megopolo ya me ka bonna — mme a re re o ne a ka tswa a sa kolobediwa gotlhelele: le fa go ntse jalo, ga a a leke go nna sekao mo go wena. O ne a swa pele kgolagano e ncha e simolola go dira. Tsholofetso ga e na thata fa e sa ntse e le gore motho yo o e dirileng o santse a tshela, mme MORENA o ne a ise a swe. Ka jalo legodu le ne la amogelwa ka tsela e batho ba neng ba amogelwa ka yona mo malatsing a bogologolo, pele kgoro ya kgolagano e ncha e le e bulwa. Mme o ne a bapolwa mo mokgorong, mo diatleng le mo dinaong, mme a se ka a kgona go fologa go tla go kolobediwa. Modimo o batla kutlo mo go se motho a kgonang go se dira. Se motho yo o suleng a neng a sa kgone go se dira, ga se boitshwarelo jwa monna yo o tshelang, yo o KGONANG. Ga o a bapolwa mo mokgorong; o ka kgona go utlwa.)

H. Mathaio 7:26 “Mme ba ba utlwang ditaelo tsa me, mme ba sa di tlhokomele ba dieleele, jaaka monna yo o agang ntlo ya gagwe mo motlhabeng. (27) Gonne fa dipula le merwalela di tla, mme diphefo di foka di itaaka ntlo ya gagwe, e tlaa gosomana mo go golo.”

O UTLWA MME A SE DIRE → O AGILE NTLO YA GAGWE MO SETHLABELWANENG → MME KGOGO YA YONE E NE E LE KGOLO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — jalo tshwarelo yotlhe e emile mo tshwaelong e lefoko le sa e boleleng gope. E ema kgatthanong le bosupi jo bo phepafetseng jo lefoko le bo nayang. Se se tshwana le ntlo e agilweng mo motlhabeng, mme go wa ga yona go tlaa nna dikgolo. Fela taelo e ema mo lefikeng, e bile ga e ise e nyekoge: ikwatlaeng, mme lo kolobediwe, mongwe le mongwe wa lona.)

(Megopolo ya me ya botho — mme utlwa le se ka tlotlo, e seng ka go akanya ka bosenya gore o setse o tlhaloganya sengwe le sengwe. Ba le bantsi ba akantse jalo, mme ba ne ba fositse. Le rona ba re go lerang mafoko a, ga re ipolele gore re itse dilo tsotlhe. Re santse re le barutwana, mme re ipaakanyeditse go baakanngwa ke lefoko le ba ba romilweng. Mme ga re ka ke ra tlhaga go fetola se baromiwa ba se buileng ka phepafalo. Ka jalo, itlhatlhobe wena: fa re fositse, a lefoko le re baakanye. Mme ela tlhoko gore o se ka wa timediswa ka go reetsa mantswe a batho go feta lentswe la baaposetoloi ba Kwana. Re leba potso e e rileng ka botlalo jo bo ntseng jaana jaaka sekao se le sengwe sa kafa o ka nnang wa dumela sengwe ka teng le fa go bonala Baebele, mo godimo, e le go kgorometsa thata ka lehuma le lengwe. Re tshwanetse go arola lefoko sentle: ga re a kgone go oketsa mo go lone, mme ga re a kgone go ntsha mo go lone.)

THUTO YA GO MO AMOGELA

Modimo, nkgaugele, nna moleofi. Ke utlwile boammaaruri, mme pelo ya me e segilwe, mme ke a go botsa: ke tshwanetse go dira eng? Ke dumela ka pelo yotlhe gore Jesu Keresete o ntlhokofaletse mme a tsoga mo baswing, mme ke ipolele ka molomo wa me gore Jesu Keresete ke Morena. Ke a ikwatlhaya — ke fularela sebe sa me ke boela kwa go wena ka pelo yotlhe. Ke tla kolobediwa mo leineng la gagwe go itshwarelwa dibe tsa me, mme ke fitlhwe le ene, go tshela botshelo jo bosha. Nkgatsise ka Mowa wa gago o o Boitshepo, gonne kwa ntle ga Mowa wa Keresete ga ke wa gago. Ntlhokomele: nthuse go tswelela mo thutong ya baaposetoloi, mo go phatlhaleng senkgwe, le mo dithapelong; nthuse go nna ke kopanetswe le Keresete jaaka lekala mo setlhareng sa mofine; nthuse go itshoka, ke ikanyega go fitlha kwa bokhutlong. Mphholose, Morena, mme o ntlhotlhetse go fitlha kwa bokhutlong. Amen.

TEKO YA GO ITLWAETSA

- 1. Erile ba utlwa jaana, ba tlabega mo dipelong tsa bone, mme ba re —**
 - a) O diegelang?
 - b) Banna le bakaulengwe, re tla dirang?
 - c) A o tla phela?
- 2. Iktlhaeng, mo mongwe le mongwe wa lona a kolobediwe mo leineng la Jesu Keresete gore —**
 - a) boitshwarelo jwa maleo
 - b) karabo ya segakolodi se se molemo
 - c) tuelo e re e tshwanetseng ka ditiro tsa rona
- 3. A tla a roroma, mme a re, Barena, ke tshwanetse go dira eng go boloka? Mme ba re, Dumela mo Morena Jesu Keresete. Mme ka nako e e swanang ya bosigo a —**
 - a) o ne a kanneditse go ya letsatsing la kgololo

- b) ba tswelela ba nna mo tempeleng letsatsi le letsatsi
- c) o ne a kolobediwa, ene le ba gagwe botlhe, ka bonako

4. Naaman a ineela makgetlo a supa mo Joredane, mme nama ya gagwe ya boa —

- a) go tshweu jaaka lehlwa
- b) jaaka nama ya ngwana yo mmotlana, mme o ne a phepafadiwa
- c) morago ga a tlhapa mo dinokeng tsa Damaseko

5. Yo mongwe le mongwe yo o fetogang, a sa nne mo thutong ya ga Keresete —

- a) a Modimo ga a
- b) o na le Rara le Morwa gotlhe
- c) o tla amogela serwalo sa botshelo

6. Fa motho ope a se na Mowa wa Keresete —

- a) o kanneditswe go ya letsatsing la kgololo
- b) o tla kolobediwa ka kolobetso ya Johane
- c) ga se wa gagwe

7. Tesetamente e nonofile —

- a) fa motho yo o dirileng tesetamente a sa ntse a tshela
- b) morago ga batho ba sule
- c) fa lefoko le gaufi le wena, le mo molomong wa gago

DIKARABO TSE SIAMENG: 1-b · 2-a · 3-c · 4-b · 5-a · 6-c · 7-b

TSELA E E SA TLWAELEGANG — Bagalatia 3:27 ("go kolobediwa mo go Keresete") e bulela mo peong ya Aborahame: "Mme fa lo le ba ga Keresete, jalo he lo losika lwa ga Aborahame, le baja-boswa go ya ka tsholofetso" (Bagalatia 3:29).

TSELA E E SA TLWAELEGANG — Baefeso 1:14 ("sesupo sa Mowa") e bulela mo thekololong ya thoto e e rekilweng — boswa ka bonna, le letsatsi le tefo ya ntlha e duelwang ka botlalo.

Karabo e ga e ikaege ka lentswe la mokwadi a le mongwe fela. Moshe, Dafide, Solomone, Isaia, le Esekiele ba eme mo go yone go bapa le Mateo, Mareko, Luka, Johane, Paulo, Petere, le Jude, Bahebera ba eme fa go bone — basupi ba le lesome le bobedi go ralala Testamente e Kgologolo le e Ntšha, botlhe ba bua selo se le sengwe.

KWALO

Tshenolo 2:10 Lesa go boifa se o tlaa tlogang o se bogela, gonne Satane o tlaa akofa a latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong go lo leka. O tlaa lo bogisa selekanyo sa ‘malatsi a le lesome’ Ikanyege le fa o lebaganye le loso, mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo, bokamoso jo bo galalelang jo bo sa khutleng.

NNA MOIKANNI GO FITLHA LOSONG → KE TLA GO NAYA SETLHOA SA BOTSHELO.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“dumela” — G4100 pisteuo — go nna le tumelo; go ikanya; go ineela mo

Dumela mo Moreneng Jesu Keresete, mme o tla bolokwa — tumelo mo pelong, pele ga gore go tsewe kgato epe.

“ipolela” — G3670 homologeo — go bua selo se le sengwe; go dumela ka bophepafalo

Ka molomo motho o ipolela go isa poloko.

“Ikwatlhaya” — G3340 metanoeo — go fetola mogopolo; go ikwatlhaya

Go fetoga mo go simololang — e seng fela pelo e e boutlwelobotlhoko, mo go tokafaditsweng go lebana le Modimo.

“kolobediwa” — G907 baptizo — go tlhapa; go fitlhwa mo metsing le go tsosiwa gape
Tiro ya ntlha ya kutlo: go fitlhwa nae, le go tsosiwa go tsamaya mo boshasheng jwa botshelo.

“tlhapisitswe” — G3068 louo — go tlhapa; go tlhapisa mmele otlhe
O re tlhatswitse mo dibeng tsa rona ka madi a gagwe.

“phimolo” — G859 aphesis — go romelela kwa go bangwe; go golola; go itshwarela
Go kolobediwa mo leineng la Jesu Keresete GORE dibe di itshwarelwe — dibe tse di fetileng di romelwa kgole.

“tsetswe” — G1080 gennao — go tsala; go tsalwa
Fa motho a sa tsalwe ka metsi le ka Mowa, a ka se kake a tsena mo bogosing jwa Modimo.

“tshegofatso” — G5485 charis — tshegofatso; mpho ya mahala
Ka bopelotlhomogi lo bolokilwe ka tumelo — ke mpho ya Modimo.

“Tswelela ka boitiisi” — G4342 proskartereo — go tswelela mo go se; go leta mo go se; go ineela ka go tswelela mo go se
Bane ba bane ba kereke ya ntlha ba ba neng ba tswelela mo go bone: thuto ya baaposetoloi, botsalano, go roba senkgwe, le dithapelo.

“nna” — G3306 meno — go nna; go sala; go aga; go tswelela
Lekala le itshola ditlhaka fela fa le sa ntse le tshela mo mofineng.

“tshoka” — G5278 hupomeno — go tshela mo teng; go tshola; go itshoka
Yo o nnang boikanyo go fitlha kwa bofelong o tla bolokwa.

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“dumetse” — H539 aman — go ikanya; go nitama; go ikanyega — motswedi wa lefoko "amen"
Aberahame o ne a dumela mo go Jehofa; mme a mo balela seo e le tshiamo.

“phepa” — H2891 taher — go nna phepa; go nna boitshepho
Tshela, mme o itshepisa — nama ya ga Naamane ya boa ya nna jaaka nama ya ngwana yo mmotlana.

“fodisitswe” — H7495 rapha — go fodisa; go dira gore o fole gotlhelele
Ka dintho tsa gagwe re fodile.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).